



Broj protokola: 1104/25

Sarajevo, 14.08.2025.

Na osnovu člana 153, 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl.novine FBiH, br.46/10 i 7/13), člana 11.stav (2) Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i saradnika (Sl.novine FBiH, broj:75/20,99/21), Pravilnika o kriterijima za prijem subspecijaliznata (Sl.novine FBiH broj: 102/13,55/14) i Plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih saradnika Kantona Sarajevo za 2025.godinu, broj:02-33-7370/24 od 25.12.2024.godine, Javna ustanova Zavod za bolesti ovisnosti KS raspisuje:

Interni oglas

za izbor kandidata za subspecijalizaciju

I.

1.Subspecijalizacija iz bolesti ovisnosti.....1 izvršilac

II.

1.Za subspecijalizaciju pod tačkom 1.kandidati treba da ispunjavaju slijedeći uslov:
- završena osnovna specijalizacija:Psihijatrija

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

- 1) Da je zdravstveni radnik visoke stručne spreme;
- 2) Da ima položen stručni ispit;
- 3) Da ima radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita;
- 4) Da ima položen specijalistički ispit odgovarajuće osnovne specijalizacije;
- 5) Da je u radnom odnosu u ustanovi koja dodjeljuje subspecijalizaciju;
- 6) Da ima važeće odobrenje za samostalan rad izdato od strane nadležne Komore;
- 7) Da poznaje jedan od stranih jezika.

III.

Kandidati koji se prijavljuju na Interni oglas radi dokazivanja ispunjavanja općih uslova, te radi utvrđivanja redoslijeda kandidata u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem subspecijalizanata, dužni su dostaviti slijedeće dokumente:

- 1) Potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom;
- 2) Ovjereni kopija fakultetske diplome;

- 3) Ovjerena kopija Potvrda/Certifikat o poznavanju jednog stranog jezika;
- 4) Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
- 5) Ovjerena kopija prijepisa položenih ispita na studiju;
- 6) Ovjerena kopija potvrde o prosjeku ocjena tokom studija te duljini trajanja studija;
- 7) Ovjerena kopija potvrde o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika;
- 8) Ovjerena kopija dokaza o nagradama za vrijeme studija;
- 9) Popis objavljenih radova;
- 10) Ovjerena kopija uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu;
- 11) Ovjerena kopija uvjerenja o radnom stažu u svojstvu specijaliste;
- 12) Potvrda o radnom iskustvu,
- 13) Ovjerena kopija odobrenja za samostalan rad-Licenca;
- 14) Uvjerenje da je kandidat u radnom odnosu u ustanovi koja dodjeljuje;
- 15) Kandidati koji su promijenili prezime obavezni su dostaviti dokaz o istom (Izvod iz matične knjige rođenih ili vjenčanih).

IV.

Komisija za izbor subspecijalizanta će bodovati kandidate u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem subspecijalizanta i obaviti razgovor.

O terminu razgovora kandidati će biti obavješteni pisanim putem.

V.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom
“NE OTVARAJ-PRIJAVA NA INTERNI OGLAS ZA IZBOR KANDIDATA ZA
SUBSPECIJALIZACIJU IZ BOLESTI OVISNOSTI”.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se lično na protokol Zavoda ili preporučeno poštom na adresu:

Javna ustanova Zavod za bolesti ovisnosti KS
Nahorevska 173
71000 Sarajevo

Interni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na web stranici Zavoda i na Oglasnoj ploči u Zavodu na I spratu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Direktor Zavoda
Prof.dr sci med.Rasema Okić